

PUO TLAELETSO YA NTLHA MOPHATO WA 3

Leano le le tlhabolotsweng la bosetšhaba la go ruta

DIKAELO TSA GO DIRISA KHARIKHULAMO E E FETOLETSWENG YA DIPUO YA KGATO YA MOTHEO:

Kakopo ela tlhoko tse di latelang:

1. Pegelo ya Pholisi le Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya dikgweditharo 1 – 4 (2020) e kopantswe go nna tokomane e le nngwe.
2. Kharikhulamo e fetoletswe go tsibogela diteng tsa dikgopolo le dikgono.
3. Dibeke tsa ntlha di dirisetswe go ruta medumo/ dikgopolo tse di sa fitlhelelwang ngwaga o o fitileng
4. Se se ka akaretsa medumopuo ya kgweditharo 4 e e sa rutiwang jaaka – oa,ei-, ai-; oo; aa ;-ela;- ega; -ana;- olola.
 5. Barutwana ba tlaa bo ba le mo maamong a a farologaneng. Dikolo tsotlhe di tla be di sa tshwane. Fa sekolo se bona se se se botlhokwa, se sale morago Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo go simolola ka diteng tsa Kgweditharo 1.
 6. Dithitokgang/ditlhogo le tlotlofoko ya Puo Tlaleletso Ya Ntlha ke dikai fela ga di pateletswe. Barutabana ba dirise dithitokgang tseo di leng maleba le seemo sa sekolo.
7. Tlhopha tlotlofoko go ya ka thitokgang.
8. Fa tiro ya setlhopha e feditswe, sekgala magareng se tshwanetswe go tlhokomelwa

Dikaedi tsa tlhatlhobo: Tlhatlhobo ya motheo

- E tshwanetswe go rutiwa ka malatsi a 10 fa dikolol di se na go bulwa.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo ya motheo di se ke tsa ikemela ka nosi fela di tsenelediwe mo nakong ya go ruta le go rutiwa.
- E diriwe mo go sa tlhomameng le ka go elatlhoko mo dinakong tse dintsi.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo di ikaege ka diteng tsa MOPHATO e e fetileng.
- Maikaelelo a ditirwana ke go lemoga maemo a barutwana ba leng mo go ona le go kaela **dikgato tsa** go ruta le go rutiwa le go tsaya tshweetso go ya pele.

Tlhatlhobo ya mo sekolong:

- Tlhatlhobo ya Kgato ya motheo ke tlhatlhobotsweledi.
- Bontsi jwa nako e nne ya tlhatlhobo ya e e sa tlhomamang.
- O tlaa kaelwa ke dikaedi tsa tlhatlhobo ya mo sekolong. (O tlaa bona dirubiriki le manaane a tekolo mo kaeding e)
 Dirubiriki ke tse di tshitshintshweng, ga di patelediwe.
- Tlhatlhobo e kgona fela go diragala mo diteng tse di rutilweng. Ditirwana tsa tlhatlhobo di lekanyediwe ka tshwanelo.

LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA LA NGWAGA 2021 – Kgweditharo 1: Puo Tlaleletso ya ntlha kgato ya motheo: Mophato wa 3

Kgweditharo1 Malatsi-45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Thitokgang	Tshobokanyo ya Tlhatlhobo ya motheo						Botsalano ke eng?			
CAPS Setlhogo	GO REETSA LE GO BUA E dirwa ka Mosopulogo, Laboraro le Labotlhano <ul style="list-style-type: none"> Simolola ka tumediso Pina Dipotso tse di bulegileng (Dipotso tse di senang dikarabo tse dimaleba) Tlotlofoko ya letsatsi , le medumopuo 									
Diteng, dikgono, dikgopolo	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana: Dumelang bana! A le tsogile sentle? b. Morutwana: Ke siame mma, a wena o tsogile sentle?	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana:Dumela, o ikutlwa jaang gompieno? b. Morutwana: Dumela Morutabana tsoga ke itumetse/ke tlhoafetse.	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana:Dumela kwa gae ke kae? b. Morutwana: Dumela Morutabana, nna ke nna kwa motseng wa Tlhabologo.	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana:Dumela Leina la gago ke mang? b. Dumela morutabana leina la me ke:..... c. Morutabana:ke itumelela go go itse. d. Morutwana:Keitumelela go go itse le nna!	Ditumediso Letla barutwana ba 2 go dumedisana.	Ditumediso 1.Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe.bosa bo ntse jaang gompieno? b. Morutwana: Dumela morutabana,gompieno bosa bo..... 2.Laela barutwana go lebana ba botsane matsogo.	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso Botsa barutwana ka go farologana:"O dingwaga tse kae?" "Kena le dingwaga di le"	Ditumediso

Kgweditharo1 Malatsi-45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Pina/ Morumo	Maina, maina a rona ga a tshwane. Wena o mang? Barutwana ba laelwa go emelela ka dinao go ikitsise mme a kae modumo wa ntlha wa leineng la gagwe, sekai: Katlego- Leina la me le simolola ka modumo "K"		Letshwao la tsiboso go botlhe sk 1-2-3 <i>matlho otlhe go nna.</i> 2. Laela barutwana go buisana. 3. Ba laele gore ga ba utlwa o opa diatla o re" <i>matlho otlhe go nna" ba didimale go reetsa ditaelo</i> 4. Mme bone ba arabe ka gore"1-2 <i>matlho otlhe go wena</i> 5. Ba sisibale ba go tomoletse matlho.		Ruta letshwao la tsiboso le leswa <i>Ga o nkutlwa opa diatla ganngwe(Opa diatla ganngwe)</i> 2. Laela barutwana go buisana le yo a bapileng le ena. 3. Ga barutwana ba go utlwile fa o re" <i>Ga o nkutlwa opa diatla ganngwe(</i> ba tshwanetse go didimale. 4.Ga ba utlwile ba ka opa diatla ganngwe fela. 5. Dira seno makgetlo a mmalwa go fitlhelela barutwana botlhe ba tsiboga. 6. Barutwana ba tshwanetse go sisibala ba ntse mo ditulong tsa bona matlho a bone a le go morutabana.		Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang	Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang	Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang	Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang

Potso ya letsatsi	Kgaoganya barutwana go ya ka ditlhopha dile 6(e seng ka bokgoni). Ditlhopha di neelwe maina e ka nna a mebala,maina a diphologolo,maungo. Potso ya letsatsi yona e diragatswa fela	Gakolola barutwana ka Potso ya bona ya letsatsi. O ka dirisa motshameko wa kgogedi go ditlhopha sekai -Dinamune e mang ka dinao. -Magapu opang diatla gararo. -Diterebe tsikinyang mebele ya lona.	1. Kwala potso e elatelang mo tlapakwalelong le kerafo ya teng. O rata mmala ofeng mo mebaleng ee kwadilweng?	1.Kwala potso e elatelang mo tlapakwalelong le kerafo ya teng. O rata leungo lefe mo maungong a a kwadilweng?	1. .Kwala potso e elatelang mo tlapakwalelong le kerafo ya teng. O rata mofuta ofe wa phologolo mo go tse di kwadilweng?	Tswelela ka go diragatsa Potso ya letsatsi ka dipotso tsa go tshwana le “o rata eng thata ga ele merogo le maungo?”	Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing. O ba botse potso ba arabe mme morago o botse barutwana botlhe go boeletsa karabo e e neetsweng.	Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing.	Tswelela ka go Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing.sk ka tsatsi la gago la matsalo o ka rata thata go ja eng ?	Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing.																				
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mmala wa namune</td><td>Botla a jwa tlhaga</td><td>p u r p</td><td></td></tr></table>					Mmala wa namune	Botla a jwa tlhaga	p u r p		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>apo le</td><td>namune</td><td>perek isi</td><td></td></tr></table>					apo le	namune	perek isi		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ka ts e</td><td>Pudi</td><td>leeba</td><td></td></tr></table>					ka ts e	Pudi	leeba		
Mmala wa namune	Botla a jwa tlhaga	p u r p																												
apo le	namune	perek isi																												
ka ts e	Pudi	leeba																												

	<p>ka Mosupologo, Laboraro le Labotlhano.Kwala potso mo letlapakwalelong e nne e karabo e seng ee kgotsa nnya ebe ele maleba le thitokgang. Barutwana ba itse setlhopha se ba leng mo go sona.</p>		<p>ga ba araba potso ya 2. Diragatsa go bontsha barutwana se ba bontsha barutwana Tlhokomela sekgala tshwanetseng go se dira ga ba o ka laela setlhopha go Tlhokomela sekgala araba potso ya ema ka dinao ba neelana magareng, fa go kgonega o ka laela setlhopha go ema ka dinao ba neelana ka dikarabo ba ntse ba dutse mo ditafoleng tsa bone.Motlhang ba ntse ba dutse mo ditafoleng tsa bone.Motlhang laela setlhopha go magareng se sa dirisiwa molawana wa seelo magareng se sa dirisiwa ke ka dinao ba ke ka moo barutwana magareng se sa dirisiwa ke ka neelana ka dikarabo baka letlelelwang go moo barutwana baka ba ntse ba dutse mo kwala karabo tsa bone letlelelwang go kwala karabo ditafoleng tsa mo tsa bone mo bone.Motlhang tlapakwalelong.Kgang tlapakwalelong.Kgang kgolo molawana wa seelo kgolo ke go rotloetsa puo ke go rotloetsa puo go tswa go magareng se sa go tswa go barutwana . barutwana . dirisiwa ke ka moo barutwana baka Fa motutwana a sena go Fa motutwana a sena go letlelelwang go neelana ka karabo ya neelana ka karabo ya gagwe kwala karabo tsa gagwe sk. Leungo le ke sk. Phologolo e ke e ratang ke bone mo leratang ke namune" leeba ,botsa barutwana botlhe tlapakwalelong.Kga botsa barutwana botlhe gore a re ke phologolo efe e a ng kgolo ke go gore a re ke leungo lefe le e ratang? rotloetsa puo go a le ratang? tswa go barutwana .</p> <p>Fa motutwana a sena go neelana ka karabo ya gagwe sk. Mmala o ke o ratang ke o mohibidu" botsa barutwana botlhe gore a re ke mmala ofe o a o ratang?</p>		<p>bebetsididi kgotsa kuku?</p>	
--	--	--	---	--	---------------------------------	--

Tshitshinyo ya Tlotlofoko. Tlotlofoko e tla laolwa ke thitokgang e e tlhophilweng. Ruta mafoko a le 4 ka letsatsi go simolola ka beke ya 3 go feta.		Ruta barutwana lefoko : tshwana . a. Ba neele dibuka tsa go kwalela. b. Thala popego e e bonolo mo tlapakwalelong. c. Laela barutwana go thala popego ya go tshwana le ya gago mo dibukeng tsa bone. d. Boeletsa ga 4-5.	Ruta barutwana lefoko: farologana . a. Tsholetsa menwana go simolola ka 1-5. b. Tlhalosetsa barutwana go tsholetsa menwana go ya ka botona jwa one go bontsha pharologanyo ya ona. c. Boeletsa ga 4-5	Tshwana kgotsa farologana. a. Kgobakanya dilo jaaka dibuka tse 2 tsa puiso, pensele,pene,raba b. Bontsha barutwana nngwe ya dilo tse pedi. c. Tlhalosetsa barutwana gore fa dilo di tshwana ba tsholetse menwaya ya bone e metona kwa godimo . Fa dilo di sa Tshwane ba lebise menwana ya bona e metona kwa tlase .	Ruta barutwana ka lefoko bontsi a. Thala mola mo magareng ga letlapakwalelo. b. Thala dikgolokwe tse nne(4)mo ntlheng e nngwe. c. Thala dikgolokwe tse pedi ka fa ntlheng e nngwe d. Botsa gore ke ntlha efe e e nang le dikgolokwe tse dintsi. e. Boeletsa ka dinomore tse di farologaneng.	Ruta barutwana ka bonnye . a. Laela barutwana bale bararo go ema ka fa molemeng . b. Laela a le mongwe go ema ka fa mojeng. c. Botsa barutwana gore ke bafe ba bannye ka palo. d. Boeletsa ka dinomore tse dingwe tsa barutwana.	Botsalano, botshepegi,go tshepagala,tshiamo,tsa la ya nnete, sephiri,tshepiso, seba, terega, tshereletso,tshosetsa,p elokgale	Molemo, ditlhong, kopana,kgopolo, pelo e ntle, boikobo,boitshwarel o	Tlhomamisa, maikaelelo, botlhokwa,mpho, tlhotlhwa, sekgele, boparego,	Lepele, lemorago, malebogo, Maitsholo, Tshwetso, maikaelelo, ikgatholosa, Tletlebo,gobaakanya,matlha
Ditselana tsa go konosetsa kharihulamo	<ul style="list-style-type: none"> □ Tswelela ka go nonofisa Puo(Go reetsa le Go bua)o tswelletse go dithithokgang/dikgang □ Neela ditaelo le go disala morago. □ Tlhaloganya le go tsibogela dipotso tse dibonolo. □ Tsaya karolo mo metlotlong. Go buisa poko le go diragatsa ga mmogo le go opela Go ka tshamaka metshameko ka tlotlofoko.									
Letlha la go konosetsa										

Kgweditharo 1 malatsi 45	Beke ya1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
CAPS Setlhogo	Puiso- Puisokaelo ka ditlhopha Mosupologo,Labobedi, Laboraro, Labone, Labotlhano									
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlhatlhobo ya motheo: <ul style="list-style-type: none">Puiso e e edileng e rotloetsa puiso ka kopanelo.Buisa kgang ka tlhatlhobo ya motheo o be o arabe dipotso.	Biletsa barutwana ka bonngwe go tlhomamisa puiso le go ba kgaoganya go ya ka bokgoni.Kgaoganya phapusi ka ditlhopa dile 5.Baakanya dibukana tsa puiso dile 3(1-magareng, 1- e e bonolo, 1- e e thata. Setlhopha 1: Morutwana o kgona go buisa mafoko a a balwang kgotsa ga a kgone gotlhelele. Setlhopha 2: Morutwana o itse mafoko a mmalwa a a itsegeng fela o tlhoka thuso ka go dumisa ditlhaka le go buisa mafoko. Setlhopha 3: Morutwana o itse mafoko a mmalwa, o tlhoka thuso go kapudisa mafoko a mangwe. Setlhopha 4: Morutwana o kgona go buisa mafoko a mantshi ga se gantsi a ka tlhoka thuso, ga eleteng ke e e potlana Setlhopha 5: Morutwana o kgona go buisa mafoko le a a sa a itseng ka thelelo le bokao jo bo maleba.			1. Ruta ka mokgwa o o kgethegileng wa puisokaelo ka ditlhopha. a. Tlhopa molebeledi go didimatsa barutwana. b. Tlhopa batlhokomedi ba dibuka tsa go buisa. c. Tlhalosa mokgwa wa go ya kwantle. 2. Kaela barutwana mokgwa wa go dirisa buka ya ditirwana.		Ka letsatsi reetsa setlhopha se le senngwe, neela tiro go tswa go buka ya ditirwana ya puso kgotsa tiro go se o se rutileng. Tlhopha tema e e maleba go ya ka setlhopha. Pele boeletsa mafoko a dirilweng mo bekeng. First revise the sight words of the week. Tlhopa morutwana mongwe go go buisetsa, re sa lebale sekgala magareng ka ntlha ya pabalesego ya rona go bolwetse jobo gailang Ba ka buisa ka setlhopha fela fa sebaka magareng se sa tlhole se obamelwa.			
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none">Buisetsa kwa godimo go tswa go buka ya gago mo puisokaelo ka setlhopha le morutabana.Setlhopha se buisa tema e e tshwanang le morutabana.Dirisa malepa a go buisa a puo ya ntlha(go dumisa mafoko). Buisa ka thelelo le ka bokao jo bo maleba..Bontsha tiriso e e nepagetseng ya matshwao a puiso ga o buisetsa kwa godimo..Tswelela go aga mafoko go tswa go puisokaelo ka ditlhopha, puiso kopanelo le puiso ka nosi.									
Letlha la go fetsa										
CAPS Setlhogo	PUISO – PUISOKOPANELO Labobedi le Labone									
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlhatlhobo ya motheo: Araba dipotso tse di bonolo go tswa go kgang e e badilweng. Ditirwana tsa tekatlhaloganyo						Labobedi 1 Tshimologo ya Palo Labone-Palo ya ntlha	Labobedi– Palo ya bobedi Labone- Tshobokanyo	Labobedi- Tshimologo ya Palo Labone-Palo ya ntlha	Labobedi- Palo ya bobedi Labone- Palo ya bofelo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa dikgang khutshwe. Neelana ka tatelano ya ditiragalo kgotsa buisa go tswa go buka e kgolo. Araba dipotso go tswa mo tekatlhaloganyo. Bolelela kwa pele. Bonatsa maikutlo ka kgang. Tlhalosa ka moo kgang e go amileng ka teng. Boeletsa go buisa Buisa mokwalo wa gago kgotsa wa barutwana ba bangwe. Buisa maboko le moribo e e tlwaelesegileng 									
Letlha la go konosetsa										
CAPS Setlhogo	MEDUMOPUO Mosupologo, Laboraro, Labotlhano									
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlathobho ya motheo	Poeletso	Poeletso	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo
	Tlathobho ya motheo e e dirilweng kwa Mophatong wa 2: Ditumammogo; kapodiso ya mafoko a ma khutshwane; kamano ya modumo le tlhaka.	Ditumanosi tse dipataganeng: oo Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodiso mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: oa Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumammogo tse di pataganeng: ng Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: th Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: tl Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: kg Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: ts Mosupologo: Itsepe medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng kwa tshimolong ya lefoko : th	Ditumammogo tse dipataganeng kwanbofelong jwa lefoko: ng
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none"> Supa kamano ya mdumopuo le tlhaka ya ditlhaka tse di tsamayang di le nosi. Aga le go kapodisa mafoko a makhutshwane (ditlhaka di le 3-4) o dirisa medumo e e ithutilweng. Lemoga didumanosi tse di pataganeng. Lemoga didumanosi tse di pataganeng. 									
Letlha la go konosetsa										

CAPS Setlhogo	GO KWALA Labobedi le Labone								
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlhatlhobo ya Motheo: <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa tiriso ya puo: Ditirwana tsa tlhatlhobo e e sa tlhomamang. Go kwala: <ul style="list-style-type: none"> Kwala dipolelo tse di nang le bokao. Kwala temana ya dipolelo dile 3 	1.Tlhalosetsa barutwana fa ba tlile go thala setshwantsho sa bone ba be ba kwala mela e mebedi ka bone.	1. Ba kaele fa ba tlile go kwala ka ga letsatsi la bone la ntlha mo sekolong. 2. Barutwana batla kwala mela e le mebedi ka	1. Tlhalosa fa barutwana ba tlile go thala setshwantsho sa phologolo e ba e ratang. 2. Barutwana batla kwala mela e le mebedi ka	1. Tlhalosa fa barutwana ba tlile go thala setshwantsho sa legae la bone. 2. Barutwana batla kwala mela e le mebedi ka legae.	Dikgang: Kwala temana ka go nna tsala e e siameng. Labobedi Go nna tsala e e siameng go raya gore.....	Labobedi.: Barutwana ba tlhotlha temana ya bone ya beke e e fetileng.	Labobedi: Kwala lenane la maikaelelo gago. Dilo tse ke ikaeletseng go di dira: 1. Ke ikaeletse go dira.....	Dikgang: Kwala temana ka seo o se ikaeletseng go sefithhelela Labob Labon

	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya tiro ka mokgwa o o bonolo Dirisa bonngwe le bontsi ga o kwala. Dirisa pakajaanong, pakatlang gammogo le pakaphiti ga o kwala Matshwao a puiso. 	2.Dirisa popo ya setshwantsho sa gaga jaaka sekai mo tlapakwalelong.	Maikutlo a bone ka tsatsi la ntlha la bone. 3 Dirisa popo ya setshwantsho sa gago mo tlapakwalelong 4.Dirisa popo ka go kwala mela e mebedi ka fatlase ga setshwantsho sa gago.	Phologo ya bone. 3 Dirisa popo ya setshwantsho sa gaga sa phologolo mo tlapakwalelong 4. Dirisa popo ka go kwala mela e mebedi ka fatlase ga setshwantsho sa gago.	Dirisa popo ya setshwantsho sa gago sa legae mo tlapakwalelong. 4. Dirisa popo ka go kwala mela e mebedi ka fatlase ga setshwantsho sa gago.	Ke tsala e e siameng ka gonne... Labone Ke rata fa tsala ya me e.... Ke rata gape ga ditsala tsa me di..... Go nna tsala ee siameng go bothokwa gonne.....	Ke dirisitae ditlhaka kgolo. Ke dirisitse matshwao a puiso (!?) Ke buisitse mola wa me.	2. Ke ikaeletse go... 3.Ke ikaeletse go ... Labone: Kwala temana ka nngwe ya maikaelelo a gago a Labobedi	Maika Ke tlile go elelo fitlhelela am maikaelelo eke ame ka go... gonne ... Go bothokwa ka go nne... Ke tlile go....fa ke fitlheetse maikaelelo a me.
--	---	--	---	--	---	---	---	--	---

Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa dikgono tsa mokwalo o o rutilweng mo Puo ya Gae Kwala manaane a a raraaneng a a nang le ditlhogo. Kwala temana ya dipolelo di le 4-6 ka setlhogo se se tlwaelesegileng. Dirisa dikgato tsa go kwala(go dira ditlhangwa tsa ntlha, go kwala, go tseleganya, go tlhagisa) Dirisa matshwao a puiso a a ruilweng mo Puo ya Gae. Peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo le go leka go peleta mafoko a a sa tlwaelegang mo kisong ya medumopuo Aga sefalana sa mafoko le thanodi e eleng ya gagwe Dirisa dithanodi tsa bana 									
Letlha la go fetsa										
CAPS Setlhogo	TIRISO YA PUO LABOTLHANO									
Diteng, dikgopolo, dikgono							1. Tlhaloganya le go dirisa marui. 2. Tlhalosa fa marui a dirisetswa go bontsha fa selo e le sa gago. 3. Tlhaloganya le go dirisa marui sk (Ke buka ya me.)	Maemedi Tiriso ya leemedi.	Bontsi Mafoko a manngwe ga a na bontsi sk (metsi) fa a mangwe a na le bonts sk (namune- dinamune, Pitse- dipitse)	Go tlhaloganya le tiriso ya Pakajaanong.
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none"> Tlhaloganya le go dirisa pakajaanong. Tlhaloganya le go dirisa masupi, sk (le, tse, ba, a, se). Tlhaloganya le go dirisa marui, sk (Ke buka ya me, Ke setlhako sa me) Boeletsa thutapuo nngwe e e ithutilweng kwa ntle ga phaposiborutelo/kwa gae. 									
Letlha la go konosetsa										

Ditirwana tsa tleleletso			Thala setshwantsho sag ago le tsala o be o kwala ka sona.	Thala mpho e o ka e neelang tsala ya gago o be o kwale ka ga yona.	Thala selo se o oletsang o ka sefenya.	Thala o be o kwale ka se o kileng wa sefenya.
Kitso eo nang le yona			Kitso ya thitokgang e ka tlisa mowa o o edileng. Dirisa dipotso go tlhotlhomisa kitso.			
Didiriswa (kwantle le buka) go tokafatsa thuto	Ditirwana tsa tlhatlhobo ya motheo	Bongwefatso jwa ditirwana	Buka e kgolo Karata ya mafoko Ditshwantsho Posetara Buka tsa puiso Pampiri tsa ditirwana tse di dirisiwang			
Tlhatlhobo ya thuto (Tlhatlhobo e e sa tsepameng)	<ul style="list-style-type: none">Ditirwana tsa phapusi di tlhoka go tlhatlhubiwa mo tsamayong ya thuto mo dithutapuong.Bokgoni bo tshwanetse go tlhatlhobiwa go letlelela barutwana go nna le monyetla wa go supetsa bokgoni jwa bone..Seno se ka diragadiwa e seng ka tlwaelo ka nako tsotlhe.					
Tlhatlhobo ya thuto SBA (Tlhatlhobo e e tsepameng)	<ul style="list-style-type: none">Ditirwana di ka diragatswa le go tlhatlhubiwa ka nako ya dithuto.Ga se pateletso go tlhatlhoba dikgono se sebotlhokwa ke go naya morutwana nako ya go diragatsa dikgono ka puo kgotsa tiragatso.Ruburiki, lenaane la dipotsolotso le tiro kwalo di ka dirisiwa.Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo.					

TLHATLHOBO

TLHATLHOBO YA MOTHEO 2021

Maitlomo a tlhatlhobo ya motheo ke go go lemosa se barutwana basa seitseng gore ose gatelela mo kgweditharo eo.

PUO TLAELETSO YA NTLHA MOPHATO 3 KGWEDITHARO 1

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO			PUISO				GO KWALA						DITSHWAELO (Fa go tlhokagala)
DIBEKE TSA GO DIRAGATSA:	1-3	1-3	1-3	1-3	1-4	1-4	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	
TAETSI: Morago ga temogo Tiragatso tsa barutwana □ O kgonne ▲ kgotsofatsa ● botoka X o paletswe	Tswela ka go aga puo (Go reetsa le go bua) Tlotlofoko o dirisa thitokgang e tlhophilweng.	Reetsa o be o nnela tatelano ya ditiragalo	Bontsha go tthaloganya tlotlofoko ka go supa dilo mo phapusing	Aga le go kapodisa mafoko a makhutshwane.	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng.	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng kwa bofelong	Dirisa ditogamaano tsa puiso tse o di ithutleng mo Puong ya gae	Puiso ka thelelo e e oketsegileng le go ithalosa sentle.	Supa go tthaloganya matshwao a puiso fa o buisetsa kwa godimo	Araba dipotso tsa bokao jo bo tseneletseng tsa kgang.	Rulaganya mela ka tatelano ya ona o be o a kwala mo bukeng.	Kwala temana ya dipolelo di le 4-6 ka sethogo se se tswaelesegileng	Kwala ditlhatlhaloso tsa ditshwantsho o dirise lethomeso	Dirisa matshwao a puiso a o a ithutleng ko Puo ya gae	Kwala dipolelo tse di nang le bokao o dirisa marui ka nepagalo.	Kwala dipolelo tse di nang le bokao o dirisa pakajaanong ka nepagalo.	
Maina a Barutwana																	

LENAANE LA TLHATLHOB

Dikarolo	Ke dikgono dife tse di tlhatlhobiwang	Mokgwa wa Tlhatlhobo	Didiriswa tsa Tlhatlhobo	Maduo (Tsitsinyo)	Letlha la pheletso ya tiro	Letlha la konesetso ya tiro
Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none">Go bontsha tlhaloganyo ya tlotlofoko ka go supa dilwana mo phaphusing kgotsa ka go supa gotswa mo setshwantshong o oraba dipotso go tswa go morutabana.Go araba dipotsa tse dibonolo go tswa go kgankhutswe.	Kelotlhoko/ tiragatso le puo	Ruburiki	7 7	Bofelo jwa beke ya 9	
	Tlhatlhobo ya motheo		Lenaane la dipotsolotso	n/a		
<ul style="list-style-type: none">Molaetsa go morutabana: Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo. Ka beke y abo 9 barutwana ba tshwanetse go bob a tlhatlhobilwe ka dikgono tse pedi. Mo go SASAMS re tsenya fela maduo a Go reetsa le go bua.						
Medumopuo	Ditumammogo tse di pataganeng	Kelotlhoko/ tiragatso le puo	Ruburiki	8	Bofelo jwa beke ya 9	
	Tlhatlhobo ya motheo		Lenaane la dipotsolotso	n/a		
Molaetsa wa morutabana: Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo. Dikgono tsa medumopuo di elwa tlhoko le go tlhatlhobiwa mo tsamaong ya dithuto. Beke ya 9 ke ya go abela barutwana maduo go ya ka checklist le ruburiki. Mo SASAMS re tsenya fele maduo ale 1 eleng a Medumopuo.						
Puiso Puo	<ul style="list-style-type: none">Araba dipotsa tse dibonolo go tswa go kgankhutsweTlhatlhobo ya motheo	Kelotlhoko/ le puo	Ruburiki/ Lenaane la dipotsolotso	5	Bofelo jwa beke ya 9	
Molaetsa wa morutabana: Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo mo thutong ya letsatsi .Barutwana ba elwa tlhoko le go tlhatlhobiwa mo dikgonong tsa Puiso mo dithutong tsa letsatsi. Ka beke 9 maduo a barutwana go ya ka ruburiki a diragadiwa.Mo SASAMS re tsenya fela maduo ale 1 eleng a go reetsa le go bua.						
Go kwala	<ul style="list-style-type: none">Kwala temana ya mela ele 4-6.Tlhatlhobo ya motheo	Go kwala	Buka ya ditirwana	12 (go laolwa ke ruburiki e e dirisitswe)	Bofelo jwa beke ya 9	
Molaetsa wa morutabana: Dikgono tsa go kwala di elwa tlhoko ka nako ya puiso ka kopanelo. Ka beke ya 9 o tshwanetse wa be o feditse tlhatlhobo ya barutwana. Ga gona tlhatlhobo le fa ele go rekota maduo go SASAMS.						
PALOGOTLHE YA MADUO: Maduo a tsenngwa mo SASAMS a fetoletswe go seelo sa 1-7.						

TLHATLHOBO YA THUTO: TLHATLHOBO YA SBA							
PUO TLAELETSO YA NTLHA MOPHATO 3 KGWEDITHARO 1							
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO	PUISO	GO KWALA	DITSHWAELO (Fa go tlhokagala)
BEKE	7-8			7-8	7-8	7-8	
KELO / DIRISA RUBURIKI E LATELANG							
LETLHA							
MADUO	7	7	14	8	5	12	

DIRUBURIKI TSE O KA DI DIRISANG:

GO REETSA LE GO BUA				
MAIKAELELO	1 .Go bontsha tlaloganyo ya tlotlofoko ka go supa dilwana mo phaphusing kgotsa ka go supa gotswa mo setshwantshong o oraba dipotso go tswa go morutabana. 2. Go araba dipotsa tse dibonolo go tswa go kgankhutswe.			
NAKO YA TIRAGATSO	1. Beke 7 kgotsa 8 ga barutwana ba tlwaetse ebile ba setse ba kwala. 2. Beke 7 kgotsa 8 Tiro ya molomol: Potsa ya letsatsi.			
TIRWANA 1 MADUO	Maemo 1 1-2	Maemo 2 3-4	Maemo 3 5-6	Maemo 4 7
Netefatsa fa barutwana ba le mo seeming se se siameng go fe feleletsa tirwana ya go kwala. Morago biletša barutwana ka bonngwe ka bonngwe kwa go wena. Dirisa setshwantsho go tswa go kgang ya beke ya Buka kgolo, kgotsa bukana ya tiro ya DBE. Santlha laela morutwana go supa dilwana di le 2 tse o tlaa di bitsang ka maina.	Morutwana o kgona go supa e nngwe ya dilwana tse morutabana a di supileng. Morutwana o paletswe ke go neelana ka dilwana tse morutabana a di supileng.	Morutwana o kgonne go supa dilwana tsotlhe tse morutabana a di kaileng. Motutwana ga a kgona goneelana ka maina a dilwana tse morutabana a di supileng.	Morutwana o kgonne go supa dilwana tsotlhe ka nepagalo. Morutwana o kgonne go supa selwana se le nosi fela go tswa gotse di supilweng ke morutabana.	Morutwana o kgonne go supa dilwana tsotlhe ka nepagalo. Morutwana o kgonne go neelana ka maina a dilwana tsotlhe ka nepagalo.
TIRWANA 2 MADUO	Maemo 1 1-2	Maemo 2 3-4	Maemo 3 5-6	Maemo 4 7
Buisa kgangkhuswe mme morago o ka botsa barutwana dipotso ka ga yona.	Morutwana ga a kgone go araba dipotso kwa ntle le thuso go tswa go morutabana.	Morutwana o araba dingwe tsa dipotso ka thuso ya morutabana.	Morutwana o araba dipotso ka bokgabane.	Morutwana o araba dipotso tsotlhe ka bokgabane.
TLHAKANYO YA MADUO <ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya maduo a morutwana go tswa go 7 go ditirwana tse pedi, go kereya palogotlhe ya 12. Aroganya palogotlhe ka 2 go kereya bolekanetsi jwa 1-7 jwa mo raporotong. 				

MEDUMOPUO				
MAIKAELELO	Goitse le go bopa mafoko.			
TIRAGATSO	Fetsa tiro eno ka beke ya 8-9.Dira seno ka nako e e beetsweng medumopuo.			
TIRWANA	<ul style="list-style-type: none"> • Barutwana ba direla tiro ya bone mo dibukanang tsa go kwalela • Baletle go kwala dinomore go tswa 1-10 • Ba reetse ka kelotlhoko mme ba arabe go ya ka dinomore. DIRISA MAFOKO A MAKHUTSWANE(Ditlhaka di le 3-4) 1. Kwala tlhaka ya ntlha ya modumo wa lefoko supa 2. Kwala tlhaka ya ntlha ya modumo wa lefoko leta 3. Kwala tlhaka ya ntlha ya modumo wa lefoko ruta 4. Kwala tlhaka ya bofelo ya modumo wa lefoko kala 5. Kwala tlhaka ya bofelo ya modumo wa lefoko podi 6. Tlhakanya medumo go aga lefoko th-la 7. Tlhakanya medumo go aga lefoko kg-la 8. Tlhakanya medumo go aga lefoko tsa-la 9. Tlhakanya medumo go aga lefoko ti-la			
RUBIRIKI	1.	2	3	4
Lemoga ditumanosi tse di pataganeng.	Morutwana ga a kgone go lemoga kamano ya modumo wa tlhaka ya ditlhaka tse di tsamayang di le nosi.	Morutwana o kgona go lemoga modumo wa tlhaka e e simololana lefoko.	Morutwana o kgona go lemoga modumo wa tlhaka le bofelo jwa lefokp tse di tsamayang di le nosi	Morutwana o kgona go lemoga modumo wa tlhaka ya ditlhaka tse di tsamayang di le nosi
Lemoga ditumanosi tse di pataganeng kwa bofelong jwa lefoko.	Morutwana ga a kgone go lemoga ditumanosi tse di pataganeng.	Morutwana o leka go lemoga ditumanosi tse di pataganeng ka thuso ya morutabana	Morutwana o kgona go lemoga ditumanosi tse di pataganeng	Morutwana o kgona go lemoga ditumanosi tse di pataganeng kwa bofelong jwa lefoko

PUISO	
MAITLHOMO	Puiso ya kgang ya barutwana ga mmogo le morutabana, e latelwa ke motlotlo ka ga yona.
TIRAGATSO	Dira seno go simolola ka beke ya 7-9

TIRWANA	Dira seno ka nako ya Puo ka ditlhopha, o sena go neelana barutwana tirwana gore go se nne le modumo. Biletsa setlhopha sa letsatsi kwa pele, mme o ba tlhalosetse fa o tlile go bua ka kgang go tswa go buka e kgolo ya beke e e fetileng. Bagakolole ka kgang ka go ba supetsa dinepe tsa sona le go ba botsa dipotso Botsa dipotso jaaka: 1. Leina la setlhogo ke mang? 2. Lebaka ke eng gore setlhogo e be ele seo? 3. Badiragatsi ke bo mang? 4. O rata modiragatsi ofe? Goreng? 5. Ke modiragatsi ofe yo o sa morateng? Lebaka ke eng? 6. Bothata ke eng? 7. O ithutile eng go tswa go kgang e e boisitsweng? Reetsa barutwana ka kelotlhoko mme ba neelwe sebaka sa go ka araba.				
RUBURIKI	1.	2	3	4	5
	Morutwana ga a tlhaloganye kgang. O tlhoka thuso ya morutabana go ka tshwaela ka kgang.	Morutwana o leka go tshwaela ka kgang. O sokola go dirisa tlotlofoko e e maleba.	Morutwana o kgona go tshwaela sengwe le go dirisa tlotlofoko e e maleba ka kgang.	Morutwana o tshwaela ka kgang le go dirisa tlotlofoko ka nepagalo	Morutwana o kgona go araba dipotso tsotlhe malebana le kgang. Morutwana o tshwaela ka kgang le go dirisa tlotlofoko ka nepagalo

GO KWALA RUBURIKI				
MAITLHOMO	Morutwana o dirisa letlhomiso la kgang go feleletsa temana ka mela e le 4-6.			
Tiragatso	Seno se diriwa go tloga ka beke ya 7 -9			
Tirwana	Dira jaaka gale Phutha dibuka tsa kwalelo fa barutwana ba feditse go kwala.			
RUBURIKI	1	2	3	4
DITENG	Tshwaelo ya morutwana ga e tsamaisane le setlhogo gotlhelele. Morutwana o boeletsa mola ga ntsi.	Morutwana o araba sentle go ya ka setlhogo.O tswela ka go neelana ka dintlha tse di maleba. Morutwana o boeletsa mola.	Morutwana o araba sentle ka bokgabane go ya ka setlhogo.O tswela ka go neelana ka dintlha tse di maleba	Morutwana o araba sentle ka bokgabane go ya ka setlhogo.O tswela ka go neelana ka dintlha tse di maleba a dirisa tlotlofoko e e maleba.

THULAGANYO	Temana e na le dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang. Dintlhakgolo ga di bonagale le go lomagana.	Temana e na le dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang. Dintlhakgolo ga di kgotsofatse go lomagane sentle.	Dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang di maleba..Dintlhakgolo di a kgotsofatse le go lomagana sentle	Dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang di maleba.Dintlhakgolo di a kgotsofatse le go lomagana sentle
PAAKANYO YA PUO	Morutwana o na le tlotlofoko .Ga a dirisi garama e e ntswa e ae rutilweng.Morutwana o leka go baakanya le go siamisa thuta puo, piletsa,tiriso ya ditlhaka tse dikgolo mme go setse diphoso tse dintse.	Morutwana o dirisa mafoko a maswa a a rutilweng le go leka go dirisa thutapuo e a erutilweng.Morutwana o baakanya diphoso morutwana o o baakanya piletsa le matshwao a puiso le tiro ya bona, mme go dula go na le diphoso.	Morutwana o dirisa mafoko a maswa le thutapuo sentle. Morutwana o baakanya diphoso tsa tiro ya gagwe ya thutapuo le matshwao a puiso.	Morutwana o dirisa mafoko a mantshi a maswa le thuta puole matshwao a puiso.Morutwana o kgona go baakanya diphoso tsa gagwe tsa thutapuo le matswhwao a puiso kwa ntle le bothata.

THADISO YA MEDUMOPUO YA KGATO YA MOTHEO

	MOPHATO 1		MOPHATO 2		MOPHATO 3	
	THITOKGANG	MEDUMOPUO	THITOKGANG	MEDUMOPUO	THITOKGANG	MEDUMOPUO
K1 B1	GO ITLWAETSA		LENAANE LA TSHOBOKANYO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO Mafoko j, w, r, -ala, -ana		LENAANE LA TSHOBOKANYO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO Poeletso ya oo ee ii tl th kg ts ng	
K1 B2						
K1 B3	Re ya sekolong	Medumo ya mo tikologong				
K1 B4		Medumo ya mo tikologong				
K1 B5	Ba lelapa la me	Medumo ya mo tikologong				
K1 B6		a				
K1 B7	Re tshamekela kwa ntle.	s	Keteko ya malatsi a botsalo.	e	Botsala ke eng?	tl
K1 B8		t		i		kg
K1 B9	Re na le maikutlo	p	Dipalangwa	o	Maikemisitso	ts
K1 B10		Poeletso		u		th
K2 B1	Ditsala	i	Go thusa ditsala tsa rona	Poeletso: e i -ala	Re bana ba motho	
K2 B2		n		Poeletso: o/u / ela		oo
K2 B3	Go jala	m	Go ipeela diphitlhelelo	r	Ikatiso e a lolamisa!	ee
K2 B4		h		s		oa
K2 B5	Diphologolo	o	Rotlhe re na le maikutlo!	Ditumanosi tse di pataganeng	Balelapa ba a tlhokomelana	ng/-ile
K2 B6		b		Ditumanosi tse di pataganeng		ch/cl
K2 B7	Metshameko	f	Go dira diphoso	-ng	Kgeriso	a-e
K2 B8		k		-ile		i-e
K2 B9	Dikolojwane tse tharo	e	Go nna o babalesegile e bile o na le boikarabelo.	Poeletso	Re bakwadi	o-e
K2 B10		Poeletso		Poeletso		u-e
K2 B11						Poeletso
K3 B1	Dipalangwa	-ng	Ditso	kg	Kutlwelobotlhoko	aa
K3 B2		g		th-		oo
K3 B3	Go dira mmogo	d	Loago	ts	Botshepegi	ee
K3 B4		u		tl		uu

K3 B5	Diaparo	r	Kgopolo ya boithamedi	Mafoko a losika	Tharabololo ya mathata	
K3 B6		f		-ile, , -ela		
K3 B7	Go buisa go monate	l	Go ja dijo tseo di siametseng mebele ya rona	ph	Go ithuta dilo tse dintshwa	tlh
K3 B8		Bontsi		tw		
K3 B9	Go tshwara mebele ya rona e itekanetse ebile e babalesegile.	Bontsi	Go tshwenyega le go boifa	sw	Boitshupo	Ts/th
K3 B10		Poeletso		jw		Tlh/ kgw
K3 B11				Poeletso		
K4 B1	Tharabololo ya bothata	j	Tharabololo ya mathata		Maatla a thuto	oa/
K4 B2		s		kg		ai
K4 B3	Re a gola e bile re a fetoga	p	Bagaka ba rona.	th	Go iketla le sosologa	ei
K4 B4		m		ts		tlh
K4 B5	Ditiragalo tsa rona tse di fetileng	k	Kgeriso le ditebego	tl	Kutlobothoko	tsh
K4 B6		Poeletso		ph		
K4 B7	Monate wa Bonetetshi	Bontsi	Tiriso ya thekenoloji	Poeletso	Ditiragalo	Poeletso
K4 B8		Bontsi		Tlhatlhobo		-ela/-ega/-isa
K4 B9	Ipaakanyetso ya 20200	Poeletso		Poeletso		megatlana
K4 B10		Poeletso		Poeletso		Poeletso